

ДАЛЫАТ
1991 СЫЛ АЛТЫННЫЙ
КУШУГТЭН ТАХСАР

№ 99 (8360). ☆ 1998 ынад балабан тайлан 10 күнэ. Чөлөөнөр 4 Сынаната – 1 саян 10 хамга.

КІАХ ТИЙЭРИНЭН БЭЛЭМНЭННИБИТ

Дын-сэрэ үүриг тынынын олжойдүүр, дорубааны эрхийн арагчачмынырын тэрэгтэлэрбүт—базынхатир хайдах туруктаах нийзж кимстыхиг корсог эрэлжэрий? Бу туувнаи улааустаажаа дорубааны харыстабыны управлениеети начальник АЛЕКСЕЕВ Георгий Никоновичы корсан иймчилгээстэбтэй.

луу үрдүсүн барыта 12 фельдшерской-акушер-
хонна фельдшерской пүүнвар, 10 участковай
шана, 2 врачебной амбулатории, улуустаады иници-
атива хонна биш салыктэн эмтий диспансер, 1
амбулаторийн бааллар,—дизи кийинчиң сафалыры.
Анын оттүгөр төвүс участковай балышыналарга
бадый «ромүон» мытылдыбыта, аны быйылғы
Алаңдарда азыя врачебной учавстак онгоцуллар
бара же даңаны, капитальний өрөмүүгүү үп ко-
бөйт буюлан, быстан хвалымбыт. Балышыналары
жашааччыйнын барыта ЖКХ управление шар-
жыбите, урукуу сыйлартан. Онон оттук сезовун
жана күннөлөрдин алтынан үзэлиниббит. Ионализ-
аци балышыналар оттукка бэлэмвэр, бындах оро-
жырааска үзэлэрэ мытылдыбыттара. Билүүги
туван сорох балышыналарга, сыйтар марынан байды-
ши көрөнүөр оттук сафалашы. Ити чуодан Ди-
нис уюни Мирсылаа, Оттон кийин балышын баян-
тар бааллар. ЖКХ оттүттэн өрөмүүнүүр үлэ-
малдьзинчхэ табылдыбыт. Харсаңаахтаады
шаръериттан чох асаалылмахтаада суох бую-
нбаарылла илик. Катаңыббит.

адрынан хааччылмыгыт хайдашы? Адэр баар. Биймүл анааллаах таат уорды бутэмшилак идеэлэх специалистар кэллийэр—першниколог, анестезиолог, терапевт уюнаа ш. Маны таанынан, одус навадалаах специалист—автомонеролог врач атын узуустан цөөн таанын сабжлаан эрээр. Оттон орто сүүнүүх медицин-персоналынан хааччылмы эмзэ толору—Сылан шир доктор. Соловьевка салға фелидцер анаоп-ттыгызар.

Онгилжир тэрийтээргэ бинир сурхи проблемаарыт эхинчилэхийн буллатаа. Ити оттүнэн бала-

УЛЭ ТУМУК
ОКУУСКАЙ. Дыл-үүт коммунальной ханааймс-
объектарын оттук сезонугар баломиззини оп-
кзиники мунинчаа Чуранчы, Таатта узууста-
дьанаалталаарын бэржэлбниткаларын піштини ари-
мисспиди салайтар СР Правительствотын Пред-
телиң бастакы сөлбүйвачты Семен Назаров са-
рышын, Чуранчыга оттук систематын түсарын-
биг үлэ арзиллар. Тобо дистэхэ, төгүт усуулуу-
щя одорон улуус Таттататаа ўар З тогул элбөх
түншнэр. Ону таңшып, итишил толору тунаам-
Дыл-үүт, коммунальной ханааймстыба министра-
ерий Попов этерикин, улууска учисайман илас-
кин балемиззин кунараана суюхтук ыбыталдар, ба-

70% болла.
ауктар даңталтадырын байылктара электроресур-
сат уюштуруп араарымттаа уордайтызарын билдэр-
тириш, СР Правительствотын Председателии
буюзушат. Водан Шинжол дизельный электростан-
циянын түзүлүштеги көмүкүнен түзүлүштеги көмүкүнен

тээх оюоробут. Бадар, изгизлийнч санын сон, ити «Аргыс» страховой компания бэрбид 1 залуйгүнтэн тоо изстэрин төлөөбөгттөрүй дээн. Бынгаарым. Страховой компания үбүүлэхийн саналдаах нийнжимийн буулгар, оны хардартын аахсын сүүтугээр туттабыт. Огтоон антека уу харчынан нөрдүүр, саналдаах нийнжимийн энэ булагвар ныада сух. Ол түмүүгээр итиччээ сүүммийнх ижисээ кыбыттаран хаалгыбыт. Онон, «Аштена» свойжепрятготвяжийн раствордыры (кылгас болдьохтоох нийнжимийн онхондилар убаас эмтэри) онгорор ныада сух буолла, бу надирхийн боломжийн дээн сургуунан билларда. Маны тайлан, изгизлийн сорох арагата: «Юлзор, сэргийн кыттыгахтара, кэхөрүллүү, тыыл ветераннара уонийн инблэйниттээр уураах бывынтынан босхо эмзанийн туңаныхтаах этилэр. Ол гынан бааран, бу уураах харчынан хааччмыллыбат буолан олохго кинрэбэйт. Итихи изгизлийнч таба ёйдүен наада.

— Сөз буолар бородуукта билингитэ баар. Сытар ысырьваахтары күнгэ устуун айылыгынаа хааччыяа юлоробут. Эти уонна арынын муус устар ыйга дээр, улуустаацы эт-үүт комбинатын ылбашыгт, онтон сайншги эттүүр «Аргысмедстрах» бизербит үбүүэн куораттан «Саха-Ас» холбоуктан уонна маниаацы потребицестволартан атыыласнышыт. Хамисашыт, бюджет төрилтөлөрийгэр ханна дааана буолирын шурдук, ислэбэгээр ыраатта. Кулун тутар иштэн ыла илинкит. Хамисаны ийнхэн үзүүнтэр жанаа күнжүтэ сыйдъяллар, «күтэнгэ» дийрбүйтгэр эрэтийнэр буоллахыгт. Балыына үзүүнтэрэ, врачебний дааана саастаап, орто сүйүөх медицинской персонаал дааана суукикайы суукиканай дүүнүүруустуба борээдэгнин сыйдъян үзүүлиллэр, онин сүйүү шттэрэгэе марагай. Иниэ гынаан, үгүстэр нээхэн ханаайыстыбалара суюх, хамнастай атын бийнээллэрээ тухох да суюх. Ол түүмүгэр эми төрилтэтин үзүүнтэрэгэр бу хамиса колбатэ ордук марагханик охсор. Онуу от дийбэкээ, дьюммуу барахсаттар үзүүлий-хамсын, туустаах эзэн-хамнастриши толоро сыйдъяллар. Этэргэ дылы «инчээж тирбээж» быста илике. Быстыбата да буоллар...

Ити курдук, көнестиниң төсө дағыны күрүсүнүүштүүлүп алтыстар, инишки оттугээр син эрзилэх түмүктөнүү. Ол эрол—тустаах эбдийнэстарии энти-роиникээ толоро сыйдъяар бар дыюмутугар: олох базы шаражаттарын захсыбакка, нэшилигинь доруобуяна төгүнч-чөбдик буоларыны түнүгүр сиралашар түрүн халыктаах азынчалларбытыгас, шармынхтывры күтарты күннээ бодоруңыар, кинилэргэ ийзлии эйәжес сыйыншиарынан олохко гардынайр күүкүү үнүгүннэр бары билээрдэрбитигэр, сиестэрэлэрбитигэр, санштардарбетигар. Бука барналарыгат.

Р. СИБИРИКОВА.

ҮЛЭ ТУМУКТЭНЭР КЭМЭ

халчыллыктарап дәлел бернанда. Аның түткөктөрөз араарымыга чуолкай графигы оғорон, оны тутуналларынан дәйнайды.

Эдебх ыйытын Харбалаах чөөр салынчылдууллаа. Манина атырдаах ыйыв санатыгар уу хачайдымыта буолан баарып, дэлби газарор торил буулдажин, техника балжыс суух. Онои ити баштуруустар сыйлаарылыштахтарына давамы, алтыннын иккис деджатын ишшик чөөр тизээр ныхаа суух.

~~С. Назаров түмүн өткөнтөр республика өздөттэни сыйлардаа бар котельный оборудованиетки уонна иттихи турбаларны маассабайдык уларытынга быйыл эдихан комону ылбытын балыктэтээ. Быйыс сороз кыра котельнайдары майынан оттууга көнөөр кыналба уоскуун сөн. Оттуу ыуорматта 10% сарбылана. Ошон, сыйлтын режим ыуорматтан 2-3 ил- раадын намындаа буоллаяни да конкуз. Оттуугу туттууну олохтоох дыңгальдалар байзазра хонтурууллуох- таахтар.~~

ТАБААРДАРГА, ӨНГӨЛОРГО СЫНАЛАРЫ ҮОИНА
ТАРИФТАРЫ ҮРДЭТИИНИ ХААЧЧАХТЫР
ДЬАЛЬЛАР ТУСТАРЫНАН

МФ үр-кредит систематыгыр үсөткөбүт сыйты кризисин, АХШ долларын курса хаачтава союз үүнүү түнш сибастын социалының сүолталаах табаардарга уюна аялзорго сыйналар итишин тарыфтар эмиссиярдынништерин тайцарбат сыйалышын СР Правительствота 1998-сын балдараш майын 5 күнүүгөр уурда:

ЛН-даах сыйнарыныга калыпталадылар: кизизә, бурдук, курушина, сахаар, туус, үүт бородуулталаара, дөйдуга оюнхүлүбүт сүөнүү уонна мас армылзара, онтөң ово анылмуга бүолар үүт курванин булкадынын тара, хортуюшпай, оюруут астара.

2. Н-шың сұғындарата күздеудегіл болып:

Дойдуга аттоңулдубут эт уонна эттән бородуукттар, эт көниспәрбөләрә, балык көниспәрбөләрә, мөн руон аттоңуктар, фрукта уонна обуруот айын кәспәрбәләрә, хортуюшпүй, обуруот астара, сарын зетера, күннөн күннөн табианды.

Обо таңда, атаұмы тағыба, оскуолада түттүлі
шарығар зргиән салтимин атылшанар табаардар.

Государство наадыйытыгар именнелтура бышынын көмөр хардарыта атасаңым уонда харчан ахсаашыры туттак Арктика улуустарын факторилыгыгар атышланар бородууксұйалар уонна табаарды нефть бородуукталара, тәс жох, небзән котельни оттуга, производственнай-технической аналлаах бородууксүйі.

Күораттар уннаа таа сирдэрийн телефонуудыг сиба тэлхийтээрээ тарийфттар.

1 №-даах сыймартыга күзләрни табып быйыл ба-
сан мыйн 1 күнүн көнин тән абалалыбыт эбет
тиозлабыт табаардарга сыйналары, 2-с №-даах
сыймартыга табылабыт табаардарга итишин» екөнү
сыйналар уошина төмөнкүлөр улардынызара СР Сыймарты
уошина монополияның уатры шолитикаса да госко-
теттердеги итишин» улуттар, куораттар администраци-
ларынын кытта собулыштырып көнин СР Сыймарты
уошина монополияның уатры шолитикаса да госкомитеттеги
одохтообут биреудөйн быйынын отоғуллар.

Улуттар ушын куораттар дыбылталаларын байланып тара I №-дох сыйнармынга майылдымбыт күннеге башыллар анынак табаардардан санынастарын пін таризациилашында адасының болдырханынын олору көмичилдер сөйтөнхүк туғаниның хавчый-таахтир. Онында таңыбады тәннен байылганы байыл майгытын итизине физиологиястай куораналар учун тапсынады.

Сынаплары уочна тарифтарна одобруу суюх урдабаар ассоциименин туутусат буолуу чакчыла таңварым ишни государственинай уочна муниципалай предприятиелар салайнаачыларда узъээрлүттөрдүлдөллөр. Бас билүү атми корумпизэх предпринимчелара ичиник көнин ишни эргизинин дыарыныгта конкуренция быйыллар ичинин Рес Транжидай кодексин быйымтышкан административный этикеттөрдөрдүн тардылаллар.

СР Сынаса уоңна мониторланаудары политикалык комитетта, СР Негуокка госислекцията, РКД аудукка полициятын федералдан сулуусынатын ресмилатынын управлениеште, СР ИДДМ Материалдан сурасаларга, зрижине, транспорта уоңна сибажын инистерствота, улуустар уоңна куораттар дъяналда да бу уураах туулдуутун хааччыймаахтахтар. Ахыбыт сыйынысылар бышыларынан табаардитизине инголорго баар сыйынлары, тарифтары

Гражданиннан уонна тарифталалардын сыйналарында тарифтариң баштоо суюн үздүстүн түшүнүп майнын телефондарынан билүлдөрдүктөштөр: 42-54-30, 42-24-37-75, 42-50-89 (СР Сынанда уонна монополиялардын политикасынан), 42-58-37, 42-42-24-29-34 (СР Материалдан ресурсларга, эргиз транспорта уонна сыйынчы министерствота), 42-уаастар уонна куораттар дынталаларынан олардын санын телефоннан берүү.

МУЗЕЙ-ДЬИЭБЭ ЭКСКУРСИЯ

Сергеевич Постниковы Чуранчыга билүү бек суюн булого. Кини — Российской Федерации физической культурынын Угуулгох үзүүтээ, Республиктин төгрөгийн түбүгүнч, спорт хөтөлбөрчилж, пропагандчын Сүүгүүйэр, орху диригентшүүц, шалан ахтар күвдүү кийиттийн — улуу тренер Петрович Коркин олодун, айызынылаах үзүүлэлийн хабар, диригент хорутан мөрдөрөр музыкалын төрүүлэбэл энтузиаст, бу музей директороо болтуубат экскурсовода... Энэ манина сыйдьян шалтан Сергеевич өмчийн шинтэххийн, олохон яра, башар ураты сүүлталаады шигэршийн. Дмитрий Петрович бийтэй туттарбыт, олоржсан унайбийтэй. Музей тэрилжлэбэнтэй дошикуртуулсаа охсугут, тороеобута 60 смыслин тусламжийн корсог онгоцнуулгубута, — дэлхи өнцөгийн шар Константин Сергеевич. — Банаам эдээ барийн бүтүүнүүтэй туруммуута. Истинээгээ, үргэлжлэлжүүтэй, сэргдатыштыг онгоцнуулгубута. Виталии стендийн барытын бойзбийт мастерскойн бутуулж, төрөрбүүшүүт. Матырыйад хомхуйуута, наарчын, экспонаты булуу... Кини албан сийнээт. Экспонатын түрүүрүүг Ярославской аятынан кыраадагчар Кини музей үзүүнтэй Петр Васильевич Вишняковын төхөнгөсүүтэй.

иши даан, илин еттүен түнүктээх, күн уо-
шылар сирдик куукунада кишрөйт. Утыйа сы-
чуун үнүтүниараары төңкөйөн турар пийзни са-
мунукка фикус сибзеки улахан сабирдах-
баалларын умса перүтээ турар. Истиненни кы-
нчук уураг ыскаан, түнүк анынан оствуул, сы-
чуун үрүг чаанимын ууруулубут, бүлүүчөлөх
шар, сахарымса бааллар. Барыта ким эрэ-
шүр ишитивэн кичаллахтик хомудлубут, ын-
сан-сырдык, Бишкек бу дын хайвайттара
и кийинхэр уонна ити заанар кохтоох оролору
дорон орғууй аёй сэһэрээн-сэһэрээн бу сы-
чуун сүүрдөн ити чоёй шинехтэрэ... Хайдах
шук савадын үескэтэр уонна тулалымыр эйго-
нин күтүн-сүрүн олус тутар бу дындаа ураты
Бекхудаттан гахсан хосторго даанбыт.

буюнбаатан төсөн хөгжэгээ ажлыг...
Хөй түүрт салдаалах. Хөсторуулан аттакылзан
түбүтэй. Бу бастакы салаа Дмитрий Петрович
тренерской үзэтийн көрдөрөр. Ханаагыттан
аш, хайдах бывылаахтыг үзэлээбитни, ким-
дарижтамыттарын, кинилэр тутуу ситицентто-
дорор. Иккис салаа Бетүүрүүбүс иуачныч-чин-
гыттийн көрдөрөр. Бийэтийн үзэлиир кабинеты-
буулубута. Бу сурыйнут болижтээшинаар,
шар прибордара, ити положаа туттубут киниг-
Дмитрий Петрович—улуу киши! Уонсайынан
очи улууна Саха сирийн күльтүрний сайдынты-
напларынтын кыллааты сүнгөн. Саха учченайдара Алан
Тымызыгар тахсыбыт буюллахтарына, онуунан
бийнги бишр дойдтулаахынтийн профессор
Башарин оюгорбута, аны РСФСР уонна Саха
Ирээзэх артикаларын, Бахсы кынаа А.Ш.
Чанын ылтынхаа. Оттон, спорт эйгэтигэр, сирийн
Алан дойду барыта билинэр, тренер чингижчин-
гын үрөтэжчи бывыытынан үрдүүжин сирийн
кыллэрэ—Дмитрий Петрович Корин. Манын
шар тренер тарбахха беттанаас. Улуркуу ССРС-
та Монреаллаады Олимпиададаа сүмэрдэммит
ицэтийгар 10 спортсмен баарыттан энэ саха, онуунан
бишр тренер итиялээччилэр буюлара—эмэг-
түүбүтэе сыралдах үзэтийн түмүгэ. Аны ханаан да-
хьжнат костүү. Кини тренер бывыытынан эр-
дийн медицина уонна наука ситиценттоор түн-
шүүчилгэтийн тренердэр Бетүүрүүбүс нымжтынан
бийтэй буюулар, биллилзэх түстүүктар А. Фе-
йттарын буюулар, М.М. Абдуллаевын буюутай

Күрөхтөннелэрэг түстүүк сайдынта байтаар, эзтэйинэрөн, улахан түүлгээ таңварбакка түстүүктэр бытсын хойтутатай, түстар комин абаарын кэбийн эхтэрийн сон. Элбэх энэргия, сырь, зориллиш, бирээм халтайг хаялар. Итихи синий ойдүүчтээр ээ. Олтынцаа бараан, доруобайга суюх конкуренцийд байхийар Коркин олимпиадчтары таңаарбыт буоллазыва, бинтийн да таңаарыхахынт, тухихут штэффиий дээн. Суоз буоллын хаалбыт кийини кытари шугодадаар курдукчтар. Ол техника, тактика оттүнэн бийзээрээ тохижуудаан сыйыннаар үзэлнир буоллахтарынхаа эссе синий дошны, түмүкчээх буолуун сон.

Дмитрий Петрович бишир уратытынан—киниң үөрөх-
хү, биллиңгі-коруғың үраты сыйнына буолары. Біліз-
то ылбыт идептиншін тым үәректәсөз. Оитон хайа күң
тренер үзгеткішін дәрьектаныабытта, физкультура
институт тайымынан үөрөх наада буоларын ейдеоен
бары салааларапан—физиология, физика, биология
анатомия курдук наукаларынан-тәңкүйдің
Тренер күннөтә үерзіндер буолладына сайдар дисрэз-
Бұнаги биллиңгі тренердәрбіт бары 20-чы сыллаады-
та институту бүтәрбіт дәйе. Оттоң олох сайдар
идіас атыя тайым сайдылаах анығы жөтүнші мінші-
үүнін. Оноң урукку базаларынан сымддар тренердәр
дәрьектарын көдүүнің кыраты биллән зор. Урукку
чочулдубут, олохxo барәбәркәлеммін албастары са-
шаттац киаларон, айымнылаахтык туңанмаххә наада.
Этілләр дин «Всёдое новое—давно забытое ста-
роое» дин. Биллиңн видеотехника, компьютер сайды-
быт үйэтә. Хас күркітәниниң устас, түстүүк албаста-
рын, нымматын үөрөтән барытын компьютерге уган-
суюттатан модельни ындаахтаа. Туңанкаах спортс-
мен тустар модельни. Үениң оноң салайтаран түмүн-
оностың, айымнылаахтык үзеліктере. Отчөвна си-
тиңнің да баар буолар.

Түрт салас тухары кишин-үйнүү көшөндири, элбизи биллэрээр экспонаттаа, хаартыскалар, документонаар автографтаах кинигөйөр, курохтэйшиж жетенинара, дипломинаар... Кинилэр кийм эрз дымгылатын кытари алтынанар олообуун, ситиийнтийн кэрликтээр буолан тураллар. Оттон, од бука барыга биллийн эх тренер Дмитрий Петрович олообуун, үзлэти тула түмүллар эндит уюнна кини көнгүү салгын сайдан, тусла суюланан-ниистэнд баарар...

—Бу түөрт сазааны таңынай ессо кою салдьар быстапканы үзлэгтибии, матырыбаад албах, кипро турар. Туох саңа + тахсар дағаны архымпштыгар мундаан иңбіт. Быйыл Прокопий Шестаков уонна Нинекентий Зирянов тустанынан матырыааллары хамидубут. Бышыл Д. И. Коркки төреобүт 70 салын бәзжетирир дынааллары ыбытыта матырыааллары барытын мантан ылбыттара. Ону таңынай В. П. Коңиевтын үс хайысхалаах маршрутуван улуустарынан салдьан быстапкан үзлэтиеҳтәхшит. Бөбөн кыролазан сүрүйарга эмис холонобүн. Урут иккى киңисин таңаартарбытым. Аны «С. прицелом на Олимп» иуучталып тұлышан боламенкен дискета Москвада баран күндер, «Бичиккә» Бөтүруобүс туғунаи 40 киңиттөн комүйан ахты-кишігэ боламызбитим тахсарын күттеби. Онов Бөтүруобүс туғунаи барытын туғын киңисин күн сарын көрдөрдүм дүрхә сөн Мәңкінбек Қызынан итисиң бүттәрә буалу.—дизи түмүнде. Бонстантии Сергеевич.

Балык Музей-даңызын барлықтардың көрүүнен кореки бүткөрүү таңырыла таҳсабыт. Төлгөн аюнгүү площадка баа кырбай овоғолору, сүүрүү-котуу, хатаастымы...

Мас атакхи ыңаммыт үйүн бирзэдийн бывалар, СТР-деги тибигирлердин тахсарага анылган көрдүнис-көрдүн иүрдүүрүү дәсчөктөштөр, хайнастарга харафалымы угарып жүн тардынан тахсар аныл эрикин, остоолбо атактаа мас аттар...

— Бу эт-хази сайдынтын тренажердара, тус-туу наан былчынг сайдынтыгар аналаахтар,—диши Константин Сергеевич бынаар, — ишни, атак, сис, сарын, сото былчынтарыгар. Дмитрий Петрович барыштын байэтэ толкуюдаан айан онгорбута. Шарахан сианаах завод оюнбоута тренажердары булан азалаат га оччодорго чү-харчы кырнычымк эт. Урумания, бу плошадкаса, бу тренажердарга дырык ортуулган олорор буолара. Билигин спортымендер залын дырыктасаллар, мания бу көрөрүн курдук кыра оғодор күнү күнүнүктөзи сидьлан соиниууллар. Ити бын ба эргийн кудахачыллар, ол дээрээктөрэ мистанылын соиниууллар. «Көркин плошадката» диши заттыымлар.

Дээ кырдым даравын, бу илчилгээний
йилэр да билбэкин күннэтээ кэлэр, куттарын сурдээ
бий туттарбыт кыракий овортон, урукку уонуна
сыллар устайларыгар манина дээрктыммыт үгүс спор-
сменчартын сабалсан, хас излэйт кини барыта сүүт-
руйн заанар сира эбйт—бу Д. П. Коркни музей-дээ-
тэ, унайбата. Биллийзых тренер албоодуйбот аял-
үүго сабыдьмала бу дэвсүе дээлтэн сабалсанай ираал-
ха тийж тарбаниар.

Равса СИБИРЯКОВА

1998-жыл балашан үйлийн 10 күнэ

Быйылғы саңасы халдаан уута оторуңын колбатз-
ғын көздөн Амма орус хочолору күмәйшан бүрүлдөн
ону айнаң мүүс халбаһатта ходуна, кытыл сир кыр-
сын улаханымык алдьатты. Бу бастаан оттуурга киңи
санасатын туңарбита. Ол гынаң биран-эттергэ дылы,
куйнәни эмис да үчүтгэйдээх. Ол курдук, хайлан да чу-
гасстаағы кәмінгө оттоммитох үрдүк хордоюс, добуң
сирдөр быйыл алғомнүк үүнен биэрдилир. Мырыла
үзәндіктің дыноң оғолуун өңөнүптордуун оттоюнун ұлзы-
тигер турушан күөх сайдың быйындытай үлүмнәнін от-
тоотулар. Сүйөү аймалығын соғотуонкалааңын урук-
ку смылзартын уритыта динән биңеги избілдіркес быйыл
кооперациядаған, түмсөн үзелсөнин кизбизин
тарилған барда. Бу балайда көдүүстүрэх хамсаһынын,
дың-сөргэ сөбүләзәт динр шаада. Ону биңиги маныңк
чаҳчыларған коробүт. Хелобур Николай Григорьевич

СЫНЫЛЛЫБЫТ- СОҢУЛЛУБУТ СУОХ

Федоров салайар ХЭО-тын механизированай звено-тын кытта уоитас тахса хәбәймистыба хөлбөөн та-тигинэхтик үзлэсэтилэр. 200-тэн тахса кабинилэх оту туруродулар. «Үргэл», «Хонто», «Чагтай», «Түм-сүү» уонна «Канада» баалынай хәбәймистыбалары эмээ бийэлээр механизированай звено тарилын кы-бынынды ыйдаргы наада буолар оту бывалашаммат тарынаафар дэлзэйдик оттууруу сибистилэр. Кинилэр барыта 180 оттоонуулар. Бу звеноо Николай Дмитриевич Понов цилэн-сафалаан үзлэлтээ. Ити курсук «Бодур» уонна «Чирчэн» баалынай хәбәймис-тыбалара эмээ тусна звено тарилын үзлэсэтилэр. Кырдааас механизатор Софрон Стефронович Кузьмин салайар 4 трактордаах «Туулум» баалынай хәбәймис-тыбытын звеноота 350 тонна толу абылымын учугб хәачыстыбалаахтык бодимине күрүүлээта. Ошои Мырылаа час да колим жекешлэлийндах отчуттар ава-полара танаармылаахтык чохтоохүүк оттоонуунара тарилнина. Манийн ишчүүнан үзлэжнин салмы сох сүтүүлэж кийнпир кылмактадаа заромсебилэл. Оччоту гар оттоонуун кылгас замига ынтыллар хамгааны курдук буолуон сон. Кылатын оттэхээ ойнлизжк от-товор хөдүүнлэлээр гарчайын устата мэдээ трактор худалдээтэ.

Үгэс курдун от үзүүттэн кырдаастар туура түрк
ран халбатызар, мактуурдарын сүүчин үүнүүзүүх хо-
дуналтарыгир тиңчолорин үгүстүү мөрүүнхэй сөн.

Техниканы, болжа күнүүн аттарынан туроруунуу оттооңкуу балачта кудумсугтар, түргөтөтөр оруттказынан байылты саймы шөпнөрдөлөнүүнүн түшүнүүнүн сизүүнүн чакчы өздөрдө динэ көрнүүсөнчүү. Мырзалилар манимек дыланынын мөдүүстөөнүн ойдан инниңкиттиң оссо салгымыр сапаллаштар. Бу күннэрдөң избийлилөк үрдүүси 2000-таки таңда тоңна от избайылыштың динен ааббайт. Ардаа суюх саймы туралынан томмут от ханаңчыстыбаты хана да сыйлардаштар үчүн таңбылды.

Алексей МАКАРОВ,
худ. обиц корр.

*ОО, ЫГААМА
ХАТЫНЧААНЫАМ...*

Халсан эрэ он эдэр хатын буолан Ийэ сириг буургар түүнээ чөлжирсэн турдацын. Уруул аламай нутсылаас сүүбүүн низэршийн, ардах, сийкьеэс уутуун утажхийн ханинараан, соруун тымалтай суугүнгэн, энэ сурээний долгуутардцын, кутуун сүүрүүн тутардцын иж-кэйзэн симээзи турагрын, айылданы арчалын хамгаалгын хондохторо.

Аны билингээн цэвэртэй эхийн түүхийн
тан эрэжмээндийн хөгжлийн түүхийн. Ха-
шын лабааларын юмо хөгжүүрүү, улсын сүктэр и-
риэтэй костолзэр. Урсац күх сабжихаартэйн сир-
кмэгтэй сир, күнүс бусади сийлжүүлтэй, үргүү тус-
тарынг хайжта хитанчар, сан сабжтай гадааны х-
таван умнааскар ажгалдар.

Оо, ытваажи ну хатынчашам! Эн иштырсын та-иста, сандардын энэхүү тураргын корондуунам аймалар бирдүй, энэ тулдум, эдэр хатынчашинар элбахтарши! Төрүүл энэ олон, үйнэл салгынай хатынчашинартан.

БАТИ ИВАНОВА.

Двигателният агрегат е съставен от мотор и генератор.

